

REGISTAR AKATA 2018. GODINA

AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE

O D L U K E	broj biltena/strana
Odluka o izmjeni odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za sportsku salu	3/1
Odluka o odobravanju sredstava Opštini Lopare za finansiranje lokalnih puteva	3/1
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Opštine Ugljevik	3/2
Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom opštine koja se daje na upravljanje i korištenje drugim korisnicima	3/4
Odluka o određivanju prosječne konačne građevinske cijene m ² korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2017. g	3/4
Odluka o visini naknadetroškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta	3/5
Odluka o korišćenju sportske sale u Ugljeviku	3/6
Odluka o usvajanju Plana kapitalnih ulaganja Opštine Ugljevik	5/1
Odluka o prodaji neposrednom pogodbom nepokretnosti u svojini Opštine Ugljevik	5/7
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu	5/7
Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana „Sjever 4“ Ugljevik	5/8
Odluka o promjeni statusa određenog zemljišta u K.O. Zabrđe	5/9
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	5/9
Odluka o davanju mišljenja za PK „Istok 1,,	5/10
Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom	5/10
Odluka o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobraćaju na području opštine Ugljevik	5/10
Odluka o taksi prevozu na području Opštine Ugljevik	5/13
Odluka o raspisivanju i održavanju Izboru za članove Savjeta mjesne zajednice Srednja Trnova	5/16
Odluka o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana „Novo naselje,, Ravno Polje	5/17
Odluka o izmjeni Odluke o Pristupanju izradi izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	6/1
Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sječe suvih stabala	6/1
Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima	7/52
Odluka o dodjeli građevinskog materijala	7/52
Odluka o dodjeli na korišćenje stambenog prostora	7/52
Odluka o sufinansiranju asfaltiranja puteva	7/53
Odluka o izmjeni odluke o pristupanju izradi Izmjene Urbanističkog projektagradskog dijela grada Ugljevika	7/53

Odluka o otpisu potraživanja	9/1
Odluka o davanju saglasnosti za zamjenu nepokretnosti	9/1
Odluka o osnivanju pravagrađena u korist Perice Ćirića iz Bogutova Sela	9/2
Odluka o osnivanju prava građenau korist Jove Jovića iz Ugljevika Sela	9/2
Odluka o osnivanju prava građena u korist Radoje Ćirića iz Bogutova Sela	9/3
Odluka o osnivanju prava građena u korist Milke Gajić iz Starog Ugljevika	9/3
Odluka o osnivanju pravagrađena u korist Nebojše Grujičića iz Gornje Trnove	9/4
Odluka o osnivanju prava građena u korist Pere Lazića iz Gornje Krčine	9/4
Odluka o pristupanju izradi Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja na području opštine Ugljevik za period 2019-2028. godine	9/4
Odluka o dodjeli na korišćenje objekta u Ugljeviku	11/26
Odlukao sticanju svojine na nepokretnostima	11/26
Odluka o usvajanju Izmjene Plana postavljanja privremenih poslovnih objekata u Ugljeviku	11/26
Odluka o prihavljanju Sporazuma	11/27
Odluka o isplati naknade za zemljište	11/27
Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2018/2019. godinu	11/27
Odluka o usvajanju Nacrta rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za 2018. godinu	13/20
Odluka o usvajanju Nacrta planabudžeta opštine Ugljevik za 2019. godinu	13/47
Odluka o izmjeni Odluke o sticanju svojine na nepokretnostima	13/74
Odluka o usvajanju Rebalansa plana budžeta Opštine Ugljevik za 2018. godinu	14/1
Odluka o usvajanju Plana budžeta Opštine Ugljevik za 2019. godinu	14/28
Odluka o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 2019. g.	14/55
Odluka o utvrđivanju Nacrta izmjene urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika	14/57
Odluka o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana „Industrijska zona Ugljevik“ Ugljevik	14/59
Odluka o utvrđivanju poreske stope poreza na nepokretnosti za 2019. godinu	14/60
Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Opštine Ugljevik na dan 31.12.2018. g	14/60
Odluka po prijedlogu za nivo mjera i aktivnosti	14/62
Odluka o načinu i uslovima prodaje vatrogasnog vozila	14/63

Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u Mezgraji Kose	14/64
Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u Bogutovom Selu-Brđani Prokos	14/64
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik	14/65
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje člana Odbora za žalbe Opštine Ugljevik	14/65

R J E Š E N j A

Rješenje o razrješenju v.d. direktora Dječiji vrtić „Duško Radović,, Ugljevik	3/6
Rješenje o imenovanju direktora JU Dječiji vrtić „Duško Radović,, Ugljevik	3/7
Rješenje o davanju saglasnosti na cijene vode, naknade za korištenje fekalne kanalizacije i odvoza komunalnog otpada	3/7
Rješenje o imenovanju Odbora za žalbe Opštine Ugljevik	5/18
Rješenje o imenovanju predstavnika Opštine Ugljevik u Skupštinu Javnog preduzeća Regionalna deponija „EKO-Dep“d.o.o.Bijeljina	5/18
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za bezbjednost saobraćaja Opštine Ugljevik	6/2
Rješenje o imenovanju Radne grupe	6/2
Rješenje o imenovanju Savjeta za praćenje izrade Izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela Ugljevik	7/54
Rješenje o davanju saglasnosti na cijene isporuke toplotne energije za grejnu sezonu 2018/2019	12/1
Rješenje o razrješenju člana odbora za žalbe opštine Ugljevik	12/66
Rješenje o davanju saglasnosti JU SRC „Rudar“	12/66

P R O G R A M

Program proljetne sjetve za 2018. godinu	5/18
Program korišćenja sredstava Prikupljenih od naknada po osnovu Prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2018.g	5/20
Program mjera za sprečavanje i suzbijanje eliminacije i eradikacijuzaraznih bolesti na području opštine Ugljevik za 2018. god.	5/20
Program mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije	5/23
Program jesenje sjetve za 2018. godinu	11/28
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih naknada za 2019. godinu	14/66
Program raspodjele sredstava neprofitnim organizacijama za 2019. godinu	14/67

Program korišćenja sredstava uplaćenih po osnovu naknada za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa za 2019. godinu	14/67
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za finansiranje zaštite od požara za 2019. godinu	14/68
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivr. zemljišta za 2019.	14/68
Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od eksploatacija mineralnih sirovina za 2019. godinu	14/69
Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području opštine Ugljevik za 2019. godinu	14/69
Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2019.	14/78

Z k l j u č a k

Zaključci	3/9
Zaključci	5/24
Zaključci	6/4
Zaključci sa sjednice SO-e	7/4
Zaključci SO-e	9/10
Zaključci	11/28
Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja	12/2
Zaključci SO-e	13/74
Zaključci SO-e	14/86

I Z V J E Š T A J

Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Ugljevik 2017.g	7/1
Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Ugljevik za 6 mjeseci 2018. godine	11/1

I N F O R M A C I J A

Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za tri mjeseca 2018.god.	7/35
Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za devet mjeseci 2018. godine	13/1

P O S L O V N I K

P O V E L J A

Povelja interne revizije Opštine Ugljevik	6/8
-------------------------------------------	-----

P R A V I L N I K

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i sistemat. radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik	1/1
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku osnivanja prava građana na nepokretnostima u svojini opštine Ugljevik 9/5

UPUSTVO

Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Opštinskoj upravi Ugljevik 1/2

Uputstvo o sprovođenju Programa kolektivne Komunalne potrošnje za 2018.i 2019. Ggodinu 2/6

OGLAS

Javni oglas za finansiranje projekta udruženja građana na području Opštine Ugljevik 2/9

PLAN

Gpdišnji plan sistematske Preventivne dezincekcije i deratizacije na području Opštine Ugljevik za 2018. godinu 6/2

Plan zimske službe za 2018/19 godinu 9/6

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

O D L U K E

Odluka o pokretanju postupka javne Nabavke 1/12

Odluka o pokretanju postupka javne Nabavke 2/10

Odluka o osnivanju Odluke Opštinske uprave Ugljevik 3/13

Odluka o uspostavljanju Centra za Birački spisak Opštine Ugljevik 5/26

Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena grba Opštine Ugljevik 6/4

Odluka o usvajanju izvještaja Popisne komisije o potpunom popisu imovina obaveza Opštine Ugljevik na dan 31.12.2017. godine 6/6

Odluke o pokretanju postupka Javnih nabavki 6/10

Odluke o pokretanju postupka Javnih nabavki 7/58

Odluke o pokretanju postupka Javnih nabavki 8/23

Odluka o korišćenju reprezentacije i usluga kafe kuhinje u opštinskoj upravi 10/2

Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki 10/11

Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki 12/21

Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki 13/81

Odluka o potpunom redovnom popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik 15/1

Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki 15/22

RJEŠENJE

Rješenje o realokaciji sredstava	1/8
Rješenje o imenovanju komisije za raspodjelu sredstava udruženjima građana	2/8
Rješenje o realokaciji sredstava	2/10
Rješenje o realokaciji	3/19
Rješenje o imenovanju Drugostepene Komisije za odabir korisnika za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništen i ili oštećenih u poplavama 2014. godine na području Opštine Ugljevik u okviru Projekta oporavka od poplava	3/19
Rješenje o realokaciji sredstava	4/83
Rješenje o imenovanju Radne grupe za učešće u projektu „ Probbudućnost	6/7
Rješenje o imenovanju Prvostepene stručne komisije radi procjene potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju na području Opštine Ugljevik	7/57
Rješenja o isplati sredstava	7/57
Rješenja o realokaciji sredstava	8/11
Rješenje o imenovanju komisije u skladu sa Zaključkom SO-e Ugljevik broj 01-345-46/18	9/12
Rješenje o imenovanju radne grupe	9/12
Rješenja o realokaciji sredstava	9/13
Rješenje o imenovanju Radnog tima za izradu Strategije bezbjednosti drumskog saobraćaja na području opštine Ugljevik za period 2019-2028. godine	10/2
Rješenja o realokaciji sredstava	10/3
Rješenja o realokaciji sredstava	11/29
Rješenje o realokaciji sredstava	12/10
Rješenja o realokaciji sredstava	13/79
Rješenje o obrazovanju Centralne popisne komisije	15/2
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja i obaveza	15/2
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nepokretnosti i stalnih sredstava u fazi pribavljanja	15/2
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nematerijalne proizvedene imovine, opreme, sitnog inventara i materijala	15/3
Rješenje o izmjeni Rješenja o obrazovanju Centralne popisne komisije	15/3
Rješenja o realokaciji sredstava	15/3

PRAVILNIK

Pravilnik o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla za zaposlene u Opštinskoj upravi Ugljevik.	3/11
Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju opštine Ugljevik	3/11
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi Ugljevik	4/1
Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe	7/55
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik	8/1
Pravilnik o izmjeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi Ugljevik	10/1
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi opštine Ugljevik	12/2
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe	9/18
Normative utroška komponenti za pripremu napitaka i cjenovnik usluga čajne kuhinje	12/10
Pravilnik o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju pripravnika u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik	13/75
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik	13/77
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik	14/1

PLAN

Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik za 2018. godinu	13/77
Plan o izmjeni plana zapošljavanja u opštinskoj upravi opštine Ugljevik za 2018. godinu	13/78

UPUSTVO

Upustvo o postupanju po prijavama putem Aplikacije sumnje na korupciju i duge nepravilnosti - APK	4/82
Uputstvo o izmjeni Uputstva za održavanje javne rasprave o Budžetu opštine Ugljevik	13/78

POJEDINAČNI KOLEKTIVNI UGOVOR

Pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene u opštinskoj upravi opštine Ugljevik	2/1
Izmjene i dopune Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u opštinskoj upravi opštine Ugljevik	13/86

Izmjene Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Ugeljvik	13/87
Izmjene i dopune Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik	15/24

AKT ODBORA ZA ŽALBU

POSLOVNIK

Poslovnik o radu Odbora za žalbe Opštine Ugljevik	3/26
---------------------------------------------------	------

OGLAS

Oglas	3/28
Oglas	10/14
Oglas	11/39